



**CRNA GORA**  
PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, dana 18.03.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, regulator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog Registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja **DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. PODGORICA** broj 172686 od 18.03.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Mitoš Damjanović

dana 18.03.2011.god. donosi

## RJEŠENJE

Registruje se osnivanje **DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. PODGORICA**, NOVI GRAD, 1-2, ZGRADA ŠAJO, ULAZ II, STAN 54. PODGORICA - registarski broj **5-0600769/ 001**

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

## Obrazloženje

Odlučujući po prijavi za upis osnivanja **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BDO**, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi iz čl. 83 i 84 Zakonom o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i čl. 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) za osnivanje **BDO**, pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.  
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor  
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,  
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

*Oficijer Jabinović*  
*pagmuk cyga*  
*21.03.11.god.*



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj  
Matični broj

5-0600769/ 001  
02828235

Datum registracije: 18.03.2011

### DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: 21.02.2011

Datum donošenja Statuta: 21.02.2011

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: NOVI GRAD, 1-2, ZGRADA ŠAJO,  
ULAZ II, STAN 54.

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: NOVI GRAD, 1-2, ZGRADA ŠAJO,  
ULAZ II, STAN 54.

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 74120 Racunovodstveni, poslovi kontrole i sl.

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da x ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena    x    privatna      zadružna      dva ili više oblika svojine      državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala    x    domaći      strani      mješoviti

Upisani kapital: 10,000.00€

(Novčani 10,000.00 , nenovčani .00 )

#### Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O.**

Matični broj: 06203159

Adresa:

BEOGRAD, UL.KNEZ MIHAILOVA 10

Udio: 51%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

**GORAN KNEŽEVIĆ**

Adresa:

Udio: 24%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

**BLACKBURNSTEELE LTD**

Adresa:

SAD, DAYTON, OHIO, SOUTHBROOK 400

Registarski broj: E0718912008-8

Udio: 25%

Uloga: Osnivač

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

**Jovanka Knežević** -

Član Odbora direktora - neograničeno( )

Pojedinačno- ( )

Adresa:

Ime i prezime:

**Mark Crawford** -

Izvršni direktor - ograničeno( Statutom , Ugovorom o osnivanju)

Pojedinačno- ( )

Adresa:

Član Odbora direktora - neograničeno( )

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

**Milovan Popović** -


Predsjednik odbora direktora - neograničeno( )

Pojedinačno- ( )

Adresa:

Izdato 18.03.2011.god.

REGISTRATOR  
Ivana Knežević





PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, dana 18.03.2011.god.

## OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 18.03.2011, pod registarskim brojem 5-0600769/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. PODGORICA, NOVI GRAD, 1-2, ZGRADA ŠAJO, ULAZ II, STAN 54. PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 21.02.2011, a datum usvajanja Statuta je 21.02.2011. Lica u društvu su: DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. Osnivač, BLACKBURNSTEELE LTD Osnivač, GORAN KNEŽEVIĆ Osnivač, CRAWFORD MARK Izvršni direktor, Član Odbora direktora, POPOVIĆ MILOVAN Predsjednik odbora direktora, KNEŽEVIĆ JOVANKA Član Odbora direktora. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

Irena Knežević

21.03.11  
M

## PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se **Miloš Damjanović advokat**

upisan u Advokatskoj Komori Republike Crne Gore da može u ime i za račun ove Kompanije da preuzme sve potrebne radnje vezane za prikupljanje i predaju dokumenata potrebnih za osnivanje d.o.o. kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici, kao i da preuzme Rješenje o osnivanju.

### DAVALAC PUNOMOCJA


Naziv kompanije : BlackburnStele Ltd

Registarski broj: : E0718912008-8

Registrovana kod: Nevada, SAD

Ime i prezime: ovlašćenog lica: Mark Crawford

Funkcija ovlašćenog lica: Direktor

  
\_\_\_\_\_  
Mark C. CRAWFORD



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
Broj dosije-a: 172686

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Miloš Damjanović dostavio-la dokument za upis u registar doo društva naziva **BDO**, registarski broj sa sledećim prilogima:

Taksa za sud  
Statut društva  
Obrazac  
Punomoćje  
Taksa za službeni list  
Ugovor o osnivanju  
Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača  
Potvrda iz banke

Dokumentacija je podnijeta dana 18.03.2011.god.

Podgorica, dana 18.03.2011.god.

*Miloš D.*



KONTROLNIK

*Kasalić*

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja

POČETNA REGISTRACIJA [ x ]  
PROMJENA PODATAKA [ ]**Oblik obavljanja privredne djelatnosti:**

KD                       AD                       DOO                       OD  
 NVO                       Ustanova                       Zadruga                       Ostali  
 NASTANAK:  osnivanjem                       spajanjem                       podjelom                       na drugi način

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| PUNI NAZIV:   | Društvo za reviziju BDO d.o.o. Podgorica    |                |
| Skraćeni naziv:                                     | BDO d.o.o. Podgorica                        |                |
| Rok na koji se društvo osniva:                      | Neodređen                                   |                |
| Matični broj:                                       |   |                |
| Registarski broj:                                   |   |                |
| *popunjava se kad je registracija promjene podataka |   |                |
| Podaci o Statutu:                                   | Datum donošenja:<br>21.02.2011.             | Datum izmjena: |
| Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:                | Datum zaključenja/donošenja:<br>21.02.2011. | Datum dopuna:  |

|               |           |   |
|---------------|-----------|---|
| ADRESA UPRAVE | Mjesto    | PODGORICA                                     |
|               | Sjedište: |   |
| Ulica i broj: |           | NOVI GRAD 1-2, zgrada Šajo, ulaz II, stan 54. |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:                | Mjesto       | PODGORICA                                    |
|   | Ulica i broj | NOVI GRAD 1-2, zgrada Šajo, ulaz II, stan 54 |
| *popunjava se ako je drugačije od adrese uprave |              |  |

|   |  |
|---|--|
| Rezervisani naziv                             |  |
| Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:   |  |
| *popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija |  |

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika                       Punomoćnika


Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

|                     |  |
|---------------------|--|
| Elektronska prijava |  |
|---------------------|--|

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

**Podnosilac prijave:**

|  |                  |        |        |        |
|--|------------------|--------|--------|--------|
| Ime i prezime:   | Miloš Damjanović | Adresa | Mjesto | Država |
|  |                  |        |        |        |
| Jedinstveni matični broj:                                      |                  |        | Broj   |        |
|  |                  |        |        |        |
| *za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja |                  |        |        |        |

|  |   |
|--|---|
| IZJAVA:  |   |
| Garantujem za tačnost unijetih podataka:         |  |
| Potpis podnosioca:                               | M.P.  |
| *pečat je obavezan kod prijave promjene podataka |   |

Potvrda registratora:

M.P.

1

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

7 4 1 2 0

Rašunovodstveni, poslovi kontrole i sl.

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da  ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine  društvena  privatna  Zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital: 10.000 (deset hiljada) eura

novčani+nenovčani

novčani iznos:

nenovčani iznos:

\*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani  Iznos

Smanjenje Nenovčani  Iznos

\*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

|                                       |       |                      |
|---------------------------------------|-------|----------------------|
| Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: | Iznos | <input type="text"/> |
|---------------------------------------|-------|----------------------|

novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo DA  NE

\*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo DA  NE

\*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora:

M.P.

2

\*potpis i pečat registratora



**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

**Podaci o promjeni/Vrsta promjene:**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja                      | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine                                     | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine       |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovedjenje likvidacije                           | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja                                    | <input type="checkbox"/> uskladjivanje sa zakonom                      |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme)                            | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese                                  | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne Djelatnosti                      | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-trgovinske Djelatnosti           | <input type="checkbox"/> promjena ostalih podataka                     |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija                                 | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom                                      | <input type="checkbox"/> prestankom stečajem                           |
| <input type="checkbox"/> Prestankom pripajanjem                             | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem  | <input type="checkbox"/> prestanak podjelom                            |
| <input type="checkbox"/> na drugi način                                     |  |  |

**Kontakt:**

Telefon: + 382   /

Fax: + 382   /

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:  www.

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

**Podaci o osnivačima:**

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak

Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

Poslovno ime/  
Ime i prezime:  Društvo za reviziju BDO d.o.o.  
Beograd

Sjedište/Adresa:

|         |        |
|---------|--------|
| Mjesto  | Država |
| Beograd | Srbija |

Matični broj/  
jedinstveni  
matični broj:  06203159

|                    |      |
|--------------------|------|
| Ulica              | Broj |
| Ul. Knez Mihailova | 10   |

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:  51,00 %

\*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

3

\*potpis i pečat registratora

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

Status:  Osnivač     Član DOO     Akcionar     Ortak  
 Komanditor     Komplementar     Zadrugar     Drugo   
\*upisati status

|   |   |                  |            |           |
|---|---|------------------|------------|-----------|
| Poslovno ime/<br>Ime i prezime:               | <input type="text" value="BlackburnSteele Ltd."/> | Sjedište/Adresa: | Mjesto     | Država    |
|   |   |                  | Dayton     | Ohio, SAD |
| Matični broj/<br>jedinствени<br>matični broj: | <input type="text" value="E0718912008-8"/>        |                  | Ulica      | Broj      |
|   |   |                  | Southbrook | 400       |

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:  %

\*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status:  Osnivač     Član DOO     Akcionar     Ortak  
 Komanditor     Komplementar     Zadrugar     Drugo   
\* upisati status

|   |   |                  |                      |
|---|---|------------------|----------------------|
| Poslovno ime/<br>Ime i prezime:               | <input type="text" value="Goran Knežević"/> | Sjedište/Adresa: | <input type="text"/> |
|   |   |                  |                      |
| Matični broj/<br>jedinствени<br>matični broj: | <input type="text"/>                        |                  | <input type="text"/> |
|   |   |                  |                      |

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio:  %

\*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Milovan Popović

Jedinstveni matični broj

Adresa:

upravljanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*Milovan Popović*

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

5

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**Direktor**

Ime i prezime:

Mark Crawford

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*Mark Crawford*

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

Statut, Ugovor o osnivanju

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudenog

**Sekretar društva\***

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudenog

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

\*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva<sup>†</sup>

Poslovno ime /  
Ime i prezime:

Matični broj  
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\_\_\_\_\_  
\*potpis

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime:

**Mark Crawford**

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\_\_\_\_\_  
izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*Mark Crawford*

\_\_\_\_\_  
\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena     ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno     Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:

Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

<sup>†</sup> Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

\_\_\_\_\_

M.P.

7

\*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem: *Knežević Jovanka* \*potpis

Ovlašćenja u prometu:  
 neograničena     ograničena   
\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:  
 Pojedinačno     Kolektivno  
 sa  \*upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
  - Članovima organa upravljanja
  - Direktorom društva
  - Sekretarom društva
  -
- \*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

**IZJAVA:**  
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
 Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_ M.P.  
\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

\_\_\_\_\_

M.P.

9

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

Sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

Sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\_\_\_\_\_

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

\_\_\_\_\_

M.P.

10

\*potpis i pečat registratora



**PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA**

|                     |        |      |
|---------------------|--------|------|
| Ime dijela društva: |        |      |
| Sjedište:           | Mjesto |      |
|                     |        |      |
|                     | Ulica  | broj |
|                     |        |      |

**Pretežna djelatnost:**

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|

**Zastupnik:**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

|                     |        |      |
|---------------------|--------|------|
| Ime dijela društva: |        |      |
| Sjedište:           | Mjesto |      |
|                     |        |      |
|                     | Ulica  | Broj |
|                     |        |      |

**Pretežna djelatnost:**

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|

**Zastupnik:**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

|   |  |
|---|--|
| <p><b>IZJAVA:</b><br/>                 Garantujem za tačnost unijetih podataka.<br/>                 Potpis podnosioca: _____</p> | <p>M.P.</p> <p><small>*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka</small></p> |
|---|--|

## PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se **Miloš Damjanović, advokat iz**   
 upisan u Advokatskoj Komori Republike Crne Gore da može u moje ime i za moj račun izvršiti sve potrebne radnje vezane za prikupljanje i predaju dokumenata potrebnih za osnivanje d.o.o. kod centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici, kao i da preuzme Rješenje o osnivanju.


### DAVALAC PUNOMOCJA

Ime i prezime: Goran Knežević

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Adresa prebivališta:



## PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se **Miloš Damjanović advokat iz**

upisan u Advokatskoj Komori Republike Crne Gore da može u ime i za račun ove Kompanije da preuzme sve potrebne radnje vezane za prikupljanje i predaju dokumenata potrebnih za osnivanje d.o.o. kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici, kao i da preuzme Rješenje o osnivanju.

### DAVALAC PUNOMOCJA


Naziv kompanije : Društvo za reviziju BDO d.o.o. Beograd

Registarski broj : BD 44916/2005

Registrovana kod: Registar agencije za privredne register Republike Srbije

Ime i prezime: ovlašćenog lica: Milovan Popović

Funkcija ovlašćenog lica: Direktor



---



8000009208201

**ИЗВОД О  
РЕГИСТРАЦИЈИ  
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**Република Србија  
Агенција за привредне регистре**Пословно име привредног субјекта**

Назив

BDO

Седиште

место

Београд (град)

Правна форма

Друштво са ограниченом одговорношћу

улица и број

Кнез Михајлова 10

Бр. рег. улошка

1-40027-00

Трговински суд

Трговински суд у Београду

Матични број

06203159

ПИБ

101672840

Бројеви рачуна у банкама

295-0000001214105-50

Пуно пословно име

DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO DOO BEOGRAD, KNEZ MIHAJLOVA 10

Скраћени назив

BDO DOO BEOGRAD

Претежна делатност

6920

Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

Датум оснивања

19. октобар 1992

Време трајања привредног субјекта: Неограничено

**Подаци о капиталу****Новчани**

износ

датум

Уписани 4.557,18 EUR

износ

датум

Уплаћени 4.557,18 EUR

30. новембар  
2004

Регистрован за спољнотрговински промет: да

Регистрован за услуге у спољнотрговинском промету: да

**ПОДАЦИ О ОСНИВАЧИМА - ЧЛАНОВИМА ДРУШТВА**

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <b>Подаци о оснивачу</b>           |   | место и држава                                 |
| Име и презиме                      | <input type="text" value="Драган Поповић"/> | <input type="text"/>                           |
| ЈМБГ                               | <input type="text"/>                        |  |
| <b>Подаци о капиталу</b>           |   |  |
| <b>Новчани</b>                     |   |  |
| износ                              | Уписани 2.233,02 EUR                        | датум  |
|                                    | <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                           |
| износ                              | Уплаћени 2.233,02 EUR                       | датум  |
|                                    | <input type="text"/>                        | <input type="text" value="30. новембар 2004"/> |
| Сувласништво удела од              |   | износ(%)                                       |
| <input type="text" value="49,00"/> |   | <input type="text"/>                           |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| <b>Подаци о оснивачу</b>           |  | место и држава                                 |
| Име и презиме                      | <input type="text" value="Милован Поповић"/> | <input type="text"/>                           |
| ЈМБГ                               | <input type="text"/>                         |  |
| <b>Подаци о капи</b>               |  |  |
| <b>Новчани</b>                     |  |  |
| износ                              | Уписани 2.324,16 EUR                         | датум  |
|                                    | <input type="text"/>                         | <input type="text"/>                           |
| износ                              | Уплаћени 2.324,16 EUR                        | датум  |
|                                    | <input type="text"/>                         | <input type="text" value="30. новембар 2004"/> |
| Сувласништво удела од              |  | износ(%)                                       |
| <input type="text" value="51,00"/> |  | <input type="text"/>                           |

**СКРАЋЕНО И/ИЛИ ПОСЛОВНО ИМЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Скраћено пословно име привредног субјекта:</b> |  | место                                       |
| Назив   | <input type="text" value="BDO DOO BEOGRAD"/> | <input type="text" value="Београд (град)"/> |

Облик Друштво са ограниченом одговорношћу

### ПОДАЦИ О ЗАСТУПНИЦИМА

|                                |  |        |                |
|--------------------------------|--|--------|----------------|
| Заступник                      |  |        | место и држава |
| Име и презиме                  | Милован Поповић                                    | Адреса |                |
| ЈМБГ                           |  |        |                |
| Функција у привредном субјекту | заменик директора                                  |        |                |
| Овлашћења у промету            | Овлашћења у унутрашњем промету неограничена        |        |                |
|                                | Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена |        |                |
| Заступник                      |  |        | место и држава |
| Име и презиме                  | Драган Поповић                                     | Адреса |                |
| ЈМБГ                           |  |        |                |
| Функција у привредном субјекту | лице овлашћено за заступање                        |        |                |
| Овлашћења у промету            | Овлашћења у унутрашњем промету неограничена        |        |                |
|                                | Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена |        |                |
| Заступник                      |  |        | место и држава |
| Име и презиме                  | Ксенија Ристић Костић                              | Адреса |                |
| ЈМБГ                           |  |        |                |
| Функција у привредном субјекту | Директор   |        |                |
| Овлашћења у промету            | Овлашћења у унутрашњем промету неограничена        |        |                |

Дана 16.02.2011. године у 10:45:14 часова

Страна 3 од 4

Овлашћења у спољнотрговинском промету ограничена: Нема овлашћења у спољнотрговинском промету

Регистратор, Миладин Маглов



# **UGOVOR**

## **O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA**

### **"Društvo za reviziju BDO" D.O.O.**

#### **Podgorica**

Zaključen dana 21.02.2011. godine u Podgorici.

#### **UGOVORNE STRANE**

- 1. "Društvo za reviziju BDO" D.O.O.** sa sjedištem u ul. Knez Mihailova 10, Beograd, Republika Srbija, Matični broj 06203159, Poreski broj 101672840, upisano u Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD 44916/2005; koje predstavlja ovlašćeno lice Milovan Popović.
- 2. "BlackburnSteele"**, sa sjedištem u 400 Southbrook, Dayton država Ohio, SAD upisano u Nevada, SAD, pod brojem E0718912008-8, koju predstavlja Mark Crawford.
- 3. Goran Knežević**, sa adresom

**U daljem tekstu zajedno nazvani "OSNIVAČI"**



# **UGOVOR**

## **O OSNIVANJU DRUŠTVA**

### **"Društvo za reviziju BDO" D.O.O.**

### **PODGORICA**

Ugovor su u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.06/2002 od 08.februara 2002.godine i 17/2007 I 80/08 ) dana 21.02.2011 godine u Podgorici zaključili:

1. **"Društvo za reviziju BDO" d.o.o.** sa sjedištem u ul. Knez Mihailova 10, Beograd, Republika Srbija, Matični broj 06203159, Poreski broj 101672840, upisano u Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD 44916/2005; koju predstavlja ovlašćeno lice Milovan Popović.
2. **"BlackburnSteele"**, sa sjedištem u 400 Southbrook, Dayton država Ohio, SAD upisano u Nevada, SAD, pod brojem E0718912008-8, koju predstavlja Mark Crawford.
3. **Goran Knežević**, sa adresom

#### **Član 1. OSNIVANJE DRUŠTVA**

- 1.1. Osnivači iz uvoda ovoga ugovora saglasili su se da osnuju privredno društvo u obliku društva kapitala-društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa važećim propisima Republike Crne Gore -Zakonom o privrednim društvima i drugim pratećim propisima.
- 1.2. Osnivači ovim ugovorom osnivaju i saglasni su da preduzmu sve neophodne mjere za registraciju Društva u Podgorici kao društva sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa zakonima Republike Crne Gore ( u daljem tekstu: "DRUŠTVO ").
- 1.3. Navedene mjere će uključiti:
  - ◆ podnošenje ovog ugovora te drugih dokumenata koji mogu biti traženi zakonom ili drugim propisima nadležnom Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici (u daljem tekstu CRPS ) radi upisa u registar privrednih društava.
  - ◆ Pribavljanje ostalih odobrenja predviđenih Zakonima Crne Gore
- 1.4. Osnivači će snositi zajednički troškove u vezi sa postupkom osnivanja društva, srazmjerno procentu vlasništva na udjelima.
- 1.5. Društvo se osniva i traje na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

- 1.6. Društvo prestaje odlukom Osnivača ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom

## **Član 2. FIRMA, SJEDIŠTE, STATUS I ODGOVORNOST**

- 2.1. Firma društva je: "Društvo za reviziju BDO" d.o.o. – **PODGORICA**.
- 2.2. Skraćena oznaka firme je: "BDO d.o.o. PODGORICA"
- 2.3. Sjedište društva je u iznajmljenom prostoru: Novi Grad 1-2, zgrada Šajo, ulaz II, stan 54.
- 2.4. **PEČAT DRUŠTVA** - Društvo ima svoj pečat. Pečat Društva je okruglog oblika, sa tekstom po obodu: "Društvo za reviziju Podgorica", a u sredini je "BDO d.o.o."
- 2.5. **ŠTAMBILJ DRUŠTVA** Društvo ima svoj štambilj: Štambilj Društva je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici "BDO d.o.o. Podgorica", u sredini je oznaka "BROJ" a pri dnu je oznaka "DATUM".
- 2.6. Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun.
- 2.7. Za svoje obaveze nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
- 2.8. Osnivači ne odgovaraju za obaveze Društva, osim do iznosa unijetog uloga u imovinu Društva i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

## **Član 3. NOMINALNI KAPITAL I ULOZI OSNIVAČA**

- 3.1. Osnivači obezbjeđuju za osnivanje i početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od **10.000,00 EUR-a (slovima: deset hiljada eura)**
- 3.2. Osnivači su saglasni da uplate novčana sredstva i obezbijede imovinu za osnivanje i početak rada Društva u sledećoj srazmjeri:
- |  |                |
|--|----------------|
| • Društvo za reviziju BDO d.o.o. Beograd | <b>51,00 %</b> |
| • BlackburnSteele Ltd.                   | <b>25,00 %</b> |
| • Goran Knežević                         | <b>24,00 %</b> |
- 3.3. **Društvo za reviziju BDO d.o.o. Beograd** na ime svog uloga u osnovnom kapitalu društva ulaže novčana sredstva u vrijednosti 5.100,00 EUR-a (slovima: pet hiljada i stotinu eura) i isto je dužno izvršiti uplatu sredstava do dana podnošenja prijave za upis osnivanja Društva.
- 3.4. **BlackburnSteele Ltd.** na ime svog uloga u osnovnom kapitalu društva ulaže novčana sredstva u vrijednosti 2.500,00 EUR-a (slovima: dvije hiljade i pet stotina eura) i isti je dužan izvršiti uplatu sredstava do dana podnošenja prijave za upis osnivanja Društva.
- 3.5. **Goran Knežević** na ime svog uloga u osnovnom kapitalu društva ulaže novčana sredstva u vrijednosti 2.400,00 EUR-a (slovima: dvije hiljade i četiri stotina eura)

i isti je dužan izvršiti uplatu sredstava do dana podnošenja prijave za upis osnivanja Društva.

- 3.6. Za sve što posebno nije uređeno ovim Ugovorom u pogledu osnovnih uloga primjenjivaće se pozitivni propisi po mjestu sjedišta društva .

#### **Član 4. DJELATNOST DRUŠTVA**

##### **4.1. OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:**

**74120 Računovodstveni, poslovi kontrole i sl.**

- 4.2. Pored djelatnosti navedenih u odredbi čl.4.1 ovog Ugovora , Društvo će se baviti i **74140 konsalting i menadžment poslovi,**

- 4.3. Djelatnost Društva može se promijeniti na osnovu odluke Osnivača ili Odbora direktora.

#### **Član 5. PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA**

- 5.1. Osnivači društva utvrđuju sledeća uzajamna prava i obaveze:

##### **5.1.1. Svaki Osnivač ima pravo ili obavezu da:**

- upravlja ili učestvuje u upravljanju poslovanjem društva,
- učestvuje u raspodjeli dobiti srazmjerno svom udjelu u kapitalu,
- učestvuje u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

#### **Član 6. ODGOVORNOST ZA OBAVEZE**

- 6.1. Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun.
- 6.2. Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.
- 6.3. Osnivači ne odgovaraju za obaveze Društva a snose rizik u poslovanju Društva do visine svog osnivačkog uloga.
- 6.4. Osnivači odgovaraju za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.
- 6.5. Osnivači odgovaraju za obaveze Društva cjelokupnom svojom imovinom u slučajevima predviđenim Zakonom.

#### **Član 7. ORGANIZACIJA DRUŠTVA I STATUS DJELOVA**

- 7.1. Zavisno od karaktera procesa rada i uslova rada, Osnivači odlučuju o svom organizovanju u skladu sa ovim Ugovorom i drugim opštim aktima.
- 7.2. Radi ostvarivanja što boljih rezultata u izvršavanju poslova i radnih zadataka , Osnivači , sami ili preko Odbora direktora mogu organizovati rad po djelovima Društva.

- 7.3. Djelovi društva u smislu predhodnog člana mogu biti:
- Radna, odnosno poslovna jedinica,
  - Sektor (direkcija, služba, itd) i
  - Predstavništvo u zemlji ili inostranstvu
- 7.4. Djelovi društva osnivaju se odlukom Osnivača ili Odbora direktora.
- 7.5. Dio društva nema svojstvo pravnog lica, a može imati poseban podračun i poseban obračun rezultata poslovanja u skladu sa zakonom.
- 7.6. Organizacija dijela društva bliže se uređuje posebnim Opštim aktom koji donose Osnivači ili Odbor direktora na predlog izvršnog direktora ili nekog od Osnivača.

#### **Član 8. ZASTUPANJE DRUŠTVA**

- 8.1. Društvo zastupa i predstavlja Izvršni Direktor zajedno sa Predsjednikom Odbora direktora.
- 8.2. Lica iz prethodnog člana istupaju u ime i za račun Društva.
- 8.3. Pored Izvršnog direktora, društvo može zastupati i zamjenik Izvršnog direktora Društva, kao i druga lica ako je određeno Statutom Društva.
- 8.4. Ovlašćenja zastupnika društva, odnosno ograničenja njegovog ovlašćenja i prestanak prava zastupanja upisuju se u CRPS.
- 8.5. Izvršni Direktor društva, može u okviru svojih ovlašćenja, dati drugome pismeno punomoćje za zastupanje društva.
- 8.6. Izvršni Direktor Društva, uz saglasnost Odbora direktora, kao i sami Osnivači mogu određenom licu, ili većem broju lica, specijalizovanim za određene poslove dati prokuru, čiji obim vrstu i sadržinu utvrđuju svojom odlukom.
- 8.7. Prokura se upisuje u CRPS.

#### **Član 9. ORGANI DRUŠTVA**

- 9.1. Osnivači kao vlasnici društva na osnovu uloženog kapitala upravljaju cjelokupnim radom i poslovanjem društva na način i pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom.
- 9.2. Organi Društva su:
1. Osnivači, kao organ vlasnika,
  2. Odbor direktora, kao organ upravljanja,
  3. Izvršni Direktor, kao organ rukovođenja.
- 9.4. Članovi uprave ne mogu biti lica koja su osuđena za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju.
- 9.5. Članovi uprave biraju se na određeno vrijeme, koje ne može biti duže od 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog izbora,
- 9.6. **Odbor Direktora** - Osnivači su odlučili da će Odbor direktora imati 3(tri) člana od kojih svaki od osnivača imenuje po jednog.

- 9.7. Izvršni Direktor** - Izvršni Direktor organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva, zastupa društvo pred trećima licima zajedno sa Predsjednikom Odbora direktora i odgovoran je za zakonitost rada Društva.
- 9.8.** U ostvarivanju obaveza iz prethodnog člana Izvršni direktor vrši poslove predviđene Zakonom i statutom Društva.
- 9.9.** Osnivači su Ugovorom o osnivanju za vršioca dužnosti Izvršnog direktora društva imenovali **Mark Crawford-a**, iz SAD-a, br. pasoša Z8254309 , sa ovlašćenjima u skladu sa zakonom.
- 9.10.** Izvršni direktor Direktor ima ovlašćenja i obaveze:
- organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva,
  - odgovoran je za zakonitost rada Društva,
  - raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
  - podnosi izvjestaj o rezultatima poslovanja, po periodnom ili godišnjem obracunu,
  - stara se o zaštiti na radu,
  - potpisuje finansijska dokumenta,
  - vrši i druge poslove koji spadaju u domen rukovođenja Društvom.

## **Član 10. TROŠKOVI POSLOVANJA I UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI**

- 10.1.** Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finasijskom planu društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, koja se podudara sa kalendarskom godinom, Društvo je dužno da u roku utvrđenom pravilima (statutom) Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završni račun (bilans).
- 10.2.** Bilans imovine i bilans uspjeha Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema crnogorskim zakonima.
- 10.3.** Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu.
- 10.4.** Članovi Društva imaju pravo na isplatu dobiti, u skladu sa posebnom Odlukom Odbora direktora, odnosno posebnim Ugovorom zaključenim između svih osnivača kojom se raspoređuje dobit Društva.
- 10.5.** Odluka Odbora direktora, odnosno Ugovor o raspodjeli dobiti će se bazirati na isplati dobiti u skladu sa doprinosom svakog osnivača u poslovanju Društva, kao i realizacijom projektovanog poslovnog plana Društva.
- 10.6.** Osnivači mogu odlučiti da dio dobiti za raspodjelu na koji strane imaju pravo reinvestiraju u razvoj Društva.
- 10.7.** Članovi Društva mogu za svrhu pokrića gubitka i/ili finansiranja poslovnih projekata, a na osnovu svoje odluke, vršiti dopunske uplate, s tim da ne postoji obaveza vršenja ovakvih dopunskih uplata.
- 10.8.** Dopunskim uplatama ne uvećava se udio Osnivača, niti osnovni kapital Društva.

## **Član 11. KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA**

- 11.1.** Osnivači će u svako doba imati pravo da vrše uvid u djelatnost, pregledaju prostorije i finansijsko poslovanje Društva. Finasijske i računovodstvene knjige i druga dokumentacija vodiće se prema važećim zakonima po mjestu sjedišta Društva u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupna samim Osnivačima ili od njih ovlašćenim licima.
- 11.2.** Osnivači mogu odlučiti da poslove pregleda i revizije poslovanja Društva mogu povjeriti nekoj od priznatih firmi za izradu bilansa, po svom izboru.
- 11.3. Upis u knjigu odluka** - Odluke koje se donose u vršenju funkcija upravljanja Društvom upisuju se u knjigu odluka Društva. Odluke koje nisu upisane na taj način ne proizvode pravno dejstvo.
- 11.3.1.** Vođenje knjige odluka mora biti uredno i u njoj se podaci ne smiju mijenjati ili brisati.
- 11.3.2.** U knjigu odluka se upisuju sledeće odluke:
- Odluke o usvajanju godišnjih računovodstvenih iskaza i izvještaja u poslovanju;
  - Odluke o rasporedu dobiti i pokrivanju gubitaka;
  - Odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
  - Investicione odluke
  - Odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva sa ograničenom odgovornošću;
  - Druge odluke značajne za vršenje funkcije upravljanjem društva.

## **Član 12. STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA**

- 12.1. Prenos udjela** - Osnivači mogu prenijeti, založiti, opteretiti ili na drugi način otuđiti svoj udio u Društvu, samo uz saglasnost ostalih Osnivača.
- 12.1.1.** Osnivači mogu jedan drugome ustupati svoje udjele takodje samo uz saglasnost ostalih članova Društva.
- 12.1.2.** Udjeli se mogu prenositi i na treća lica uz prethodnu saglasnost ostalih Osnivača. Prodaja i prenos udjela će se vršiti po vrijednosti koja će biti utvrđena na osnovu zajednički usvojenog poslovnog plana.
- 12.1.3.** Društvu mogu pristupiti novi ulagači pod uslovima iz ovog Ugovora i Statuta Društva.
- 12.1.4.** Pravni sljedbenik ugovorne strane neposredno preuzima prava i obaveze iz ovog ugovora, uključujući i prava i obaveze u vezi sa rješavanjem sporova
- 12.2. Statusne promjene** - Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela) i promijeniti oblik (promjena oblika društva).
- 12.2.1.** Spajanje, pripajanje i podjela društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o stranim ulaganjima.
- 12.2.2.** Odluku o statusnim promjenama Društva donose Osnivači Društva preko Odbora Direktora, na način utvrđen Statutom.

**12.3. Promjena oblika društva** - Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

**12.3.1.** Odluku o promjeni oblika društva donose Osnivači, s tim da je, ako se promjenom oblika Društva mijenjaju utvrđena prava i obaveze članova Društva, za punovažnost te odluke o promjeni oblika Društva potrebna saglasnost svih članova Društva-Osnivača Društva.

**12.3.2.** Članovi (Osnivači) Društva moraju biti pozvani od strane Izvršnog Direktora ako je za to ovlašćen od strane Osnivača da se pismeno izjasne o Odluci o promjeni oblika Društva.

**12.3.3.** Ako se članovi (Osnivači) Društva u roku od 60 (šezdeset) dana ne izjasne o Odluci o promjeni oblika Društva, smatra se da su dali saglasnost za promjenu oblika Društva.

### **Član 13. STICANJE SOPSTVENOG UDJELA**

**13.1.** Ovo društvo može sticati sopstveni udio, u slučajevima predviđenim Zakonom.

### **Član 14. ZAŠTITA ČOVJEKOVE SREDINE**

**14.1.** Osnivači, organi i radnici Društva dužni su da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osigurava bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast i važe u mjestu sjedišta Društva.

### **Član 15. RASKID UGOVORA I PRAVNE POSLJEDICE RASKIDA**

**15.1.** Pored slučajeva raskida ugovora u smislu posebnih tačaka ovoga Ugovora, svaka strana može raskinuti ugovor i zbog razloga navedenih u ovom članu i tada nastupaju odgovarajuće pravne posljedice.

- Ukoliko ugovorna strana bude smatrala da je zbog nepoštovanja ugovornih obaveza od strane drugih ugovarača ili zbog nastupanja okolnosti koje otežavaju da se nastavi sa urednim izvršavanjem ugovora, strana pogođenja tim nepoštovanjem, dužna je ostalim ugovaračima poslati pismeno obavještenje u kome se navode razlozi koji upućuju na raskid ugovora.
- Strana koja je primila obavještenje iz predhodnog stava, dužna je da u roku najkasnije od 30 (trideset) dana, pismenim putem, iznese svoje stavove i predloge. Ako se iz stavova stranaka ne može očekivati da se posljedice nepoštovanja, zakašnjenja i druge teškoće u vezi izvršenja ovog ugovora, otklone, ili ako se sa izvršenjem ugovora ne može nastaviti ni po proteku roka od 90 (devedeset) dana, onda strane imaju pravo da raskinu ugovor pismenim putem u roku od 30 (trideset) dana od dana pismenog obavještenja iz predhodna dva stava ovog člana ugovora.
- U slučaju raskida ugovora u smislu prethodnih odredaba ovog člana, ugovorne strane će izmiriti sve svoje obaveze nastale do dana raskida ugovora.

- Ukoliko je do raskida ovog ugovora došlo krivicom jedne strane ,ostale ugovorne strane imaju pravo na naknadu štete, uključujući i pravo na izmaklu dobit po opštim pravilim obligacionog prava.

#### **Član 16. OSLOBADAJUĆE OKOLNOSTI**

- 16.1.** Onaj propust u izvršenju ugovornih obaveza jednog od partnera neće predstavljati povredu ovog ugovora niti davati pravo na zahtjev za naknadu štete, ako je i u mjeri kojoj je pruzrokovan okolnostima van njegove kontrole. U ove okolnosti spadaju postupci, mjere, propisi, naredbe ili propusti vladinih organa, djelovanje prirodnih sila, rat, pobune, epidemije i sl.
- 16.2.** Osnivači će u slučaju propusta do kojih dođe iz razloga navedenih u prethodnom stavu, bez uticaja na druga pravna sredstva koja mogu imati, zajedno učiniti napor da sporazumno nađu alternativno rješenje.

#### **Član 17. TRAJANJE, RASKID UGOVORA**

- 17.1.** Društvo se osniva sa neograničenim rokom trajanja.
- 17.2.** Bez obzira na prethodne odredbe ovaj Ugovor se može raskinuti
- ako Društvo padne pod stečaj odnosno na drugi način postane nesposobno za vođenje poslova na normalan način,
  - ako neki od Osnivača padne pod stečaj, odnosno na drugi način postane nesposoban da produži sa poslovanjem.
- 17.3.** Ovaj Ugovor automatski prestaje da važi kad jedan od Osnivača postane vlasnik svih udjela u Društvu.

#### **Član 18. PRESTANAK DRUŠTVA**

- 18.1.** Društvo prestaje odlikom Osnivača i u slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o insolventnosti privrednih društava .
- 18.2.** U slučaju likvidacije Društva, iz imovine Društva, koja preostaje nakon namirenja povjerilaca, prvo se vraćaju dopunske uplate, a preostali dio se vraća Osnivačima.

#### **Član 19. NADLEŽNO PRAVO**

- 19.1.** Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje ovog ugovora biće primjenjeno pravo po mjestu sjedišta društva .

#### **Član 20. JEDINI UGOVOR**

- 20.1.** Ovaj ugovor čini potpuni sporazum među partnerima i ne može se promijeniti drukčije no pismenom dopunom koju će potpisati svi partneri i koje će pismeno ovjeriti u sudu.

#### **Član 21. RJEŠAVANJE SPOROVA**



- 21.1. Osnivači prihvataju princip da je brzo i pravično rješavanje sporova koji proisteknu iz ovog Ugovora obostrano korisno i u najboljem interesu Društva. Oni se u tom cilju slažu da ulože napor i riješe sva mimoilaženja i sporove putem saradnje i savjetovanja.
- 21.2. Svaki spor, razlike odnosno pitanja koja iskrсну među Osnivačima u pogledu tumačenja, značenja ili domašaja ovog Ugovora, a koji Osnivači ne mogu riješiti sporazumno, biće konačno riješeni od strane Privrednog suda u Podgorici.

## **Član 22. DONOŠENJE STATUTA DRUŠTVA**

- 22.1. Sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom biće uređena odredbama Statuta Društva.
- 22.2. Statut Društva usvajaju Osnivači uz objavu jednoglasne odluke.

## **Član 23. STUPANJE NA SNAGU**

- 23.1. Ovaj ugovor počinje da proizvodi dejstvo kada se ispune sve pravne formalnosti i zahtjevi propisani crnogorskim zakonima i drugim propisima.
- 23.2. Po stupanju ugovora na snagu, Društvo će biti registrovano u Podgorici kod CRPS. Društvo stiče pravnu i poslovnu sposobnost upisom u CRPS.

## **Član 24. IZMJENE I DOPUNE UGOVORA**

- 24.1. Izmjene i dopune ovog ugovora se mogu vršiti samo pismenim putem. Biće punovažne i obavezujuće ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su strane sporazumno sačinile u pismenoj formi i to lično ili od strane za to ovlašćenih lica i koje su ovjerene u sudu.
- 24.2. Pod pismenim sporazumom iz čl. 24.1 ovoga Ugovora se smatraju i sporazumi između predstavnika ugovornih strana postignuti razmjenom telegrama, teleksa, telefaksa ili e-maila.

## **Član 25. JEZIK UGOVORA I KORESPODENCIJE**

- 25.1. Jezik ovoga Ugovora i prateće korespodencije je Crnogorski.
- 25.2. Službene isprave se smatraju autentičnim na jeziku na kome su izdate, a prevod se vrši od strane koja tu ispravu koristi i to neformalno, bez posebne ovjere zvaničnog sudskog tumača ili drugog službenog lica.

## **Član 26. ZAKLJUČNE ODREDBE**

- 26.1. Zaključenjem ovog Ugovora, ranija prepiska i dokumentacija u vezi sa ovim Ugovorom između stranaka gubi pravnu važnost.
- 26.2. Naknadni prilozi, aneksi i protokoli sačinjeni poslije zaključenja ovoga ugovora, mogu zavisno od sadržine dopunjavati ili mijenjati sadržinu pojedinih odredaba



Ugovora, pod uslovom da su punovažano potpisani od strane Osnivača ili ovlašćenih zastupnika Osnivača i ovjereni od strane suda.


26.3. Ovaj ugovor je sačinjen u 7 (sedam ) istovjetnih primjeraka, od kojih po 1(jedan) ugovornim stranama, sudu koji vrši ovjeru potpisa na ugovoru, CRPS-u radi registracije i 2 (dva) za dokumentaciju novoosnovanog društva.


26.4. Svaka strana može za svoje potrebe vršiti fotokopiranje i prevođenje, ali su autentični samo primjerci Ugovora koje su stranke svojeručno potpisale.

**U PODGORICI, 21.02.2011.godine**

**OSNIVAČI:**





5423 11

KNEZEVIC GORAN  
POPAYIC BRANKO  
MARIC BRANKO



21 12 11  
[Signature]

# **STATUT**

**»DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO« D.O.O.**  
**Podgorica**

**N**a osnovu odredbi čl. 68 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Republike Crne Gore br. 6/2002 od 08.02.2002. godine i Službeni list CG br. 17/2007 od 31.12.2007.godine) i Ugovora o osnivanju »Društvo za reviziju BDO « d.o.o. Podgorica, Osnivači Društva su dana 21.02.2011. godine, donijeli:

## **STATUT**

### **»Društvo za reviziju BDO« d.o.o. Podgorica**

#### **Član 1. - OPŠTE ODREDBE**

**1.1.** Ovaj Statut sadrži odredbe o:

- nazivu društva,
- sjedištu društva,
- djelatnosti društva,
- odgovornosti osnivača i iznosu kapitala,
- organima društva,
- zastupanju i predstavljanju društva,
- prenosu odjela,
- povećanju i smanjenju kapitala društva,
- kontroli rada izvršnog direktora,
- izvještajima i evidencijama,
- raspodjeli dobiti i snošenju gubitaka,
- statusnim promjenama,
- prestanku društva
- donošenju i promjenama statuta.

#### **Član 2 - OSNIVAČI DRUŠTVA I NAZIV DRUŠTVA**

**2.1.** Osnivači društva su:

**1. "Društvo za reviziju BDO" D.O.O.** sa sjedištem u ul. Knez Mihailova 10, Beograd, Republika Srbija, Matični broj 06203159, Poreski broj 101672840, upisano u Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD 44916/2005; koju predstavlja ovlašćeno lice Milovan Popović.

**2. "BlackburnSteele"**, sa sjedištem u 400 Southbrook, Dayton država Ohio, SAD upisano u Nevada, SAD, pod brojem E0718912008-8, koju predstavlja Mark Crawford.

**3. Goran Knežević**, sa adresom

- 2.2. **Naziv (firma) društva je: »Društvo za reviziju BDO« d.o.o. Podgorica.**
- 2.3. **Skraćena oznaka firme je: »BDO d.o.o. Podgorica«.**
- 2.4. **O promjeni naziva društva odlučuju Osnivači ili Odbor Direktora Društva.**
- 2.5. **Društvo ima svoj pečat:** Pečat Društva je okruglog oblika sa tekstom po obodu: »Društvo za reviziju Podgorica«, a u sredini »BDO d.o.o.« Pečat je ispisan latinicom.
- 2.6. **Društvo ima svoj štambilj:** Štambilj Društva je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici »BDO d.o.o. Podgorica«, u sredini je oznaka »BROJ« a pri dnu je oznaka »DATUM«. Štambilj je ispisan latinicom.

### **Član 3 - SJEDIŠTE DRUŠTVA**

- 3.1. **Sjedište Društva je: 81000 PODGORICA, NOVI GRAD 1-2, zgrada Šajo, ulaz II, stan 54.**
- 3.2. **O promjeni sjedišta Društva odlučuju Osnivači ili Odbor Direktora Društva.**

### **Član 4 - DJELATNOST DRUŠTVA**

#### **4.1. OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:**

**74120 Računovodstveni, poslovi kontrole i sl.**

- 4.2. **Pored djelatnosti navedenih u odredbi čl.4.1 ovog Ugovora, Društvo će se baviti i 74140 konsalting i menadžment poslovi.**

- 4.3. **Društvo može promjeniti djelatnost na osnovu odluke Osnivača ili Odbora Direktora.**

### **Član 5. - KAPITAL DRUŠTVA I ODGOVORNOST OSNIVAČA**

Ukupan osnivački kapital Društva iznosi 10,000€ (deset hiljada eura), od čega Društvo za reviziju BDO d.o.o. Beograd ulaže novčana sredstva u vrijednosti 5.100,00 EUR-a (slovima: pet hiljada i stotinu eura), BlackburnSteele Ltd ulaže novčana sredstva u vrijednosti 2.500,00 EUR-a (slovima: dvije hiljade i pet stotina eura) i Goran Knežević ulaže novčana sredstva u vrijednosti 2.400,00 EUR-a (slovima: dvije hiljade i četiri stotina eura). Osnivači su postali vlasnici udjela Društva kako slijedi:

|   |                |
|---|----------------|
| • <b>Društvo za reviziju BDO d.o.o. Beograd</b> | <b>51,00 %</b> |
| • <b>BlackburnSteele Ltd.</b>                   | <b>25,00 %</b> |
| • <b>Goran Knežević</b>                         | <b>24,00 %</b> |

5.1. Društvo je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću – DOO i Osnivači odgovaraju za obaveze društva do vrijednosti svog udjela u kapitalu Društva.

## **Član 6. - ORGANI DRUŠTVA**

6.1. Članovi Društva na osnovu ulozenog kapitala upravljaju cjelokupnim radom i poslovanjem Društva na način i pod uslovima utvrđenim Ugovorom o osnivanju Društva i ovim Statutom.

6.2. Organi Društva su:

- Osnivači
- Izvršni direktor
- Odbor direktora

6.3. Izvršni direktor Društva može biti i član Odbora direktora

6.4. Članovi uprave vrše svoje funkcije u interesu Društva i u vođenju poslova postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

6.5. Članovi uprave ne mogu biti lica koja su osuđena za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posledice osude dok te posledice traju i revizor Društva.

## **6.6. ODBOR DIREKTORA**

6.7. Odbor direktora ima 3 člana – predstavnika Osnivača, od kojih jedan član obavlja i funkciju predsjednika Odbora direktora.

6.8. Trajanje mandata članova Odbora direktora određeno je Zakonom.

6.9. Predsjednika Odbora direktora bira Odbor direktora iz reda svojih članova, a izbor može izvršiti i Osnivač Društva.

6.10. Funkcija Predsjednika Odbora direktora može se obavljati profesionalno.

6.11. Sjednicu Odbora direktora zakazuje Predsjednik Odbora direktora.

6.12. Predsjednika Odbora direktora u slučaju njegove privremene odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje član Odbora direktora koga odredi Odbor direktora.

6.13. Odbor direktora mogu sazivati i članovi Društva koji imaju najmanje 1/20 osnovnog kapitala Društva, uz navođenje razloga za sazivanje i pitanja o kojima bi Odbor direktora trebao da odlučuje.

6.14. Odbor direktora odlučuje punovažno, ako je prisutno više od polovine članova Odbora direktora

6.15. Pri odlučivanju o:

- odobravanju finansijskih izvještaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate dobiti članovima Društva,

- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva i sticanju sopstvenih udjela,
- dodatnim ulozima od strane članova Društva,
- statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku Društva,
- Izmjeni osnivačkog Akta,
- Obrazovanju i likvidaciji ogranaka,
- promjeni poslovnog imena i, sjedišta i djelatnosti Društva, potrebna je jednoglasna saglasnost svih članova Odbora direktora.

**6.16.** O drugim pitanjima iz svog djelokruga:

- izbor i razrješenje Izvršnog direktora,
- imenovanje internog revizora ili revizora Društva i potvrđivanju njihovih nalaza i mišljenja, utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa Društvom,
- imenovanju likvidacionog upravnika i potvrživanju likvidacionog bilansa,
- dopunskim uplatama Osnivača koje ne predstavljaju povećanje osnovnog kapitala Društva,
- sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom Društva velike vrijednosti u skladu sa Zakonom,
- poslovnoj politici, otpočinjanju ili obustavljanju obavljanja novih poslovnih djelatnosti,
- nadoknadi za rad članovima Odbora direktora i predsjedniku Odbora,
- opštim aktima o poslovanju društva,
- procedurama i uputstvima za funkcionisanje prećenja usklađenosti u poslovanju,
- o godišnjem planu, uključujući finansijski plan na kraju poslovne godine za sledeću, kroz sistem indikatora učinkovitosti na bazi prethodno definisanih ciljeva i utvrđenih strategija,
- i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, Ugovorom o osnivanju i Statutom, odluke Odbora direktora se donose u skladu sa procentom udjela Osnivača u Društvu, a na osnovu glasova njihovih predstavnika (članovi Odbora direktora).

**6.17.** O radu Odbora direktora vodi se na svakoj sjednici zapisnik, u koji se unose osnovni podaci o radu i svaka odluka Odbora direktora.

**6.18.** Zapisnik potpisuje predsjednik Odbora direktora i zapisničar.

**6.19.** Zapisnik o radu Odbora direktora čuva se u arhivi Društva kao dokument od trajne vrijednosti.

**6.20.** Služba za pravne i kadrovske poslove Društva stara se o pripremi sjednica i obavlja druge poslove (pravne, administrativne i sl.) od interesa za uspješan rad Odbora direktora.



- 6.21.** Član Odbora direktora prije isteka utvrđenog roka, mandat može prestati:
- opozivom,
  - ostavkom,
  - smrću, odnosno gubitkom poslovne sposobnosti.
- 6.22.** Članovi Odbora direktora mogu imati naknadu za svoj rad u skladu sa odlukom Osnivača.
- 6.23.** **IZVRŠNI DIREKTOR** - Izvršni direktor svoju funkciju vrši u interesu Društva i u vođenju poslova postupa sa pažnjom dobrog privrednika.
- 6.24.** Izvršnog direktora postavljaju i razrješavaju Osnivači ili Odbor direktora Društva.
- 6.25.** Izvršni direktor se postavlja na period od 3 godine uz mogućnost neograničenog ponovnog postavljanja.
- 6.26.** Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata:
- na lični zahtjev ako je njegovom krivicom nanijeta veća šteta Društvu,
  - ako Osnivač ili Odbor direktora, ne usvoji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Društva i utvrdi da je Izvršni direktor odgovoran za ostvarene poslovne rezultate.
- 6.27.** U slučajevima iz stava 26. ovog člana Osnivač ili Odbor direktora imenuju komisiju od tri člana i radi utvrđivanja relevantnih činjenica.
- 6.28.** Odluku po predlogu komisije donosi Osnivač ili Odbor direktora.
- 6.29.** U slučaju da Izvršni direktor po isteku mandata ne bude ponovo postavljen ili bude razriješen prije isteka mandata, raspoređuje se na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i sposobnostima.
- 6.30.** Pitanje radnog angažovanja Izvršnog direktora i zarada uređuju se posebnim ugovorom koji u ime Društva potpisuje ovlašteno lice Osnivača ili predsjednik Odbora direktora.
- 6.31.** Izvršni direktor Društva:
- organizuje i vodi poslovanje Društva,
  - vrši nadzor i ocjenu rada zaposlenih,
  - predlaže osnove poslovne politike Društva, kao i predloge odluka i opštih akata koje se odnose na poslovanje, a o kojima odlučuje Odbor direktora
  - izvršava odluke osnivača i Odbora direktora,
  - stara se o sprovođenju akata Odbora direktora za upravljanje na dnevnoj osnovi u ključnim područjima poslovanja, a u skladu sa pravilima struke,
  - stara se o usklađenosti poslovanja sa crnogorskim zakonima i propisima donojetim na osnovu tih zakona,
  - određuje zaradu svim zaposlenim i odlučuje u prvom stepenu o pravima iz radnog odnosa zaposlenih,
  - imenuje svog zamjenika i utvrđuje njegove nadležnosti i odgovornosti,
  - podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja, po periodičnom ili godišnjem obračunu,

- predlaže unutrašnju organizaciju sa sistematizacijom radnih mjesta,
- zastupa i predstavlja Društvo, zajedno sa Predsjednikom Odbora direktora,
- stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva,
- postavlja i razrješava radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Društvu i druge radnike u Društvu,
- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorom, opštim aktima i aktima poslovne politike Društva,
- stara se o održavanju solventnosti Društva,
- formira stručne komisije i radne grupe i određuje njihov djelokrug i način rada, odlučuje o načinu obavještanja odnosno o radu Društva, odnosno njegovih organa, računovodstvenim iskazima i sl.,
- odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
- odlučuje o svim ostalim pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva koja nisu u nadležnosti drugih organa Društva u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, kolektivnim ugovorom i drugim opštim aktima.

**6.40.** Izvršni direktor može odlučiti da određene poslove iz svog djelokruga prenese na radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, izuzev poslova koji su na osnovu Zakona utvrđeni kao isključiva nadležnost Izvršnog direktora Društva.

#### **Član 7. - ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA**

- 7.1.** Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor, zajedno sa Predsjednikom Odbora direktora.
- 7.2.** Ovlašćenja Izvršnog direktora prilikom zastupanja društva su ograničena ovim Statutom i Ugovorom o osnivanju. U saglasnosti sa Predsjednikom Odbora direktora izvršni direktor može za zastupanje i predstavljanje društva ovlastiti i drugu osobu.
- 7.3.** Osnivač ili Odbor Direktora, donosi odluku o osobama i načinu potpisivanja svih dokumenata društva, sa kojim se raspolaže sredstvima društva.

#### **Član 8. - PRENOS UDJELA**

- 8.1.** Kada član društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi kao i samo društvo imaju pravo preče kupovine tog udjela sa time, da mogu najprije to pravo iskoristiti članovi društva srazmjerno njihovim dotadašnjim udjelima: u slučaju, da pojedini član njegov dio prava preče kupovine ne iskoristi, njegov dio može najprije kupiti samo društvo; a u slučaju, da društvo ne donese takvu odluku, pravo preče kupovine pripada onim članovima društva, koji se odluče za kupovinu prema njihovim dotadašnjim udjelima ako se saglasno ne dogovore za drugačiji razmjer učešća u kupovini.
- 8.2.** Članovi i društvo moraju odlučiti o prihvatanju ponude za kupovinu udjela iz prethodnog stava u roku od 30 dana od dana, kada je ponuda uredno uručena zadnjem članu društva odnosno društvu. Ako u roku od 30 dana članovi društva odnosno društvo ne prihvate

- 8.3. kupovinu udjela, taj udio se može prenijeti trećem licu pod uslovima, koji ne mogu biti povoljniji od uslova ponuđenih članovima društva i samom društvu.
- 8.4. Članovi društva se mogu posebnim pismenim dogovorom, dogovoriti da pojedini član prenosi svoj udio trećem fizičkom ili pravnom licu. Prodaja i prenos udjela će se vršiti po vrijednosti koja će biti utvrđena na osnovu zajednički usvojenog poslovnog plana.
- 8.5. Za slučaj smrti člana društva: fizičkog lica ili prestanka pravnog lica, udio se prenosi na njegove nasljednike ili pravne sljedbenike u slučaju, da se donese takva odluka, da se prihvati novi član društva. U slučaju, da Osnivač ili Odbor Direktora, ne prihvati novog člana društva, odlučuje, da se udio nasljednika odnosno sljedbenika kupi saglasno odredbama ovoga statuta ili, da se taj udio povuče u smislu smanjenja kapitala društva.

#### **Član 9. POVEĆANJE I SMANJENJE KAPITALA DRUŠTVA**

- 9.1. U slučaju, da Osnivači ili Odbor Direktora, odluče da povećaju kapital društva, članovi društva imaju pravo preče kupovine novih udjela društva srazmjerno udjelu, koji je član društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala društva.
- 9.2. U slučaju, da svi članovi društva saglasno odluče, da mogu pojedini članovi društva ili treća lica nezavisno od odredaba prethodnog stava kupiti nove udjele, kapital društva se uvećava prema saglasnoj odluci Odbora direktora .
- 9.3. Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova društva. Uslove kupovine odobravaju Osnivači ili Odbor Direktora društva, na osnovu predloženog ugovora svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.
- 9.4. Osnivač ili Odbor direktora društva može odlučiti o kupovini udjela člana društva i protiv njegove volje u slučaju, da taj član sa dokazanim grubim narušavanjem zabrane konkurentne djelatnosti ili odavanjem poslovne tajne društva nanosi društvu štetu ili takva šteta tek prijeti. U slučaju iz prethodnog stava društvo kupuje i udio člana društva protiv njegove volje po procjenjenoj vrijednosti.

#### **Član 10. - KONTROLA RADA IZVRŠNOG DIREKTORA**

- 10.1. Članovi društva mogu pismeno zahtjevati od Izvršnog direktora pismenu informaciju o stanju u Društvu odnosno o pojedinim pitanjima rada Društva. Član društva može uz prethodnu pismenu najavu u primjerno vreme izvršiti i uvid u pojedina dokumenta Društva, osim u ona, koja u odnosima sa poslovnim partnerima predstavljaju njihovu poslovnu tajnu: u slučaju dvojbe, da li se radi o takvom slučaju, odlučuju Osnivači ili Odbor Direktora.

#### **Član 11. - IZVJEŠTAJI I EVIDENCIJE**

- 11.1. Izvršni direktor je dužan objezbjediti, da se vode knjige računa, računovodstvene

evidencije i ostale evidencije, koje su potrebne, da bi se zadovoljile odredbe propisa i osiguralo potrebna preglednost poslovanja i poslova. Pri tome, Izvršni direktor mora osigurati čuvanje evidencija, informacija na odgovarajućem mjestu i na odgovarajući način uz preduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti za očuvanje evidencija i poslovne dokumentacije i zaštite iste pred dostupom odnosno odavanjem neovlaštenim licima.

#### **Član 12. - RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA**

- 12.1.** Član ima pravo na udio u godišnjoj dobiti poslije oporezivanja koju Osnivači ili Odbor Direktora odredi za diobu (dividenda).
- 12.2.** Članovi društva imaju pravo na isplatu dobiti, u skladu sa posebnom Odlukom Odbora direktora, odnosno posebnim Ugovorom zaključenim između svih Osnivača kojom se raspoređuje dobit društva.
- 12.3.** Odluka Odbora direktora, odnosno Ugovor o raspodjeli dobiti će se bazirati na isplati dobiti u skladu sa doprinosom svakog osnivača u poslovanju Društva, kao i realizacijom projektovanog poslovnog plana Društva.
- 12.4.** Dobit za raspodjelu utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Osnivač ili Odbor Direktora, može odlučiti, da se dobit izdvaja za rezerve ili za reinvestiranje u razvoj društva.
- 12.5.** U slučaju prestanka društva bez pravnog sljedbenika, član ima pravo na srazmeran dio stečajne odnosno likvidacione mase poslije konačnog obračuna.
- 12.6.** Društvo, odnosno članovi Društva pokrivaju gubitke Društva saglasno Zakonu.

#### **Član 13. - STATUSNE PROMJENE**

- 13.1.** Podjela Društva, spajanje ili pripajanje Društva i promjena oblika Društva izvršava se saglasno Zakonu o Privrednim društvima.

#### **Član 14. - PRESTANAK DRUŠTVA**

- 14.1.** Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.
- 14.2.** Društvo prestaje u slučajevima propisanim zakonima.

#### **Član 15. - DONOŠENJE I IZMJENE STATUTA**

- 15.1.** Izmjene i dopune statuta donosi Osnivač ili Odbor Direktora društva na prijedlog:
  - člana društva;
  - više od  $\frac{1}{2}$  članova Odbora direktora

- Izvršnog direktora društva.

**15.3** Društvo ima pored Statuta i druga opšta akta, pravila, uputstva, koja donosi Osnivač ili Odbor Direktora i saglasno ovlašćenju Izvršni direktor Društva. Opšta akta iz predhodne rečenice moraju biti saglasna Ugovoru o osnivanju Društva, Statutu i važećim propisima.


**15.4** Pojedinačni akti, koje donose organi Društva i ovlašćeni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima Društva.


**Član 16. - ZAVRŠNA ODREDBA**


**16.1.** Ovaj Statut stupa na snagu nakon potpisivanja od strane Osnivača i upisa osnivanja Društva u CRPS.

U Podgorici, 21.02.2011. godine.

**OSNIVAČI:**







STATE OF NEVADA

ROSS MILLER  
Secretary of State



SCOTT W. ANDERSON  
Deputy Secretary  
for Commercial Recordings

OFFICE OF THE  
SECRETARY OF STATE


Certified Copy

September 16, 2010

**Job Number:** C20100916-1719  
**Reference Number:** 00002863835-95  
**Expedite:**  
**Through Date:**

The undersigned filing officer hereby certifies that the attached copies are true and exact copies of all requested statements and related subsequent documentation filed with the Secretary of State's Office, Commercial Recordings Division listed on the attached report.

| Document Number(s) | Description              | Number of Pages  |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| 20080756772-24     | Articles of Organization | 1 Pages/1 Copies |



Respectfully,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ross Miller".

ROSS MILLER  
Secretary of State

Certified By: Joann Larson  
Certificate Number: C20100916-1719  
You may verify this certificate  
online at <http://www.nvsos.gov/>

Commercial Recording Division  
202 N. Carson Street  
Carson City, Nevada 89701-4069  
Telephone (775) 684-5708  
Fax (775) 684-7138



ROSS MILLER  
 Secretary of State  
 206 North Carson Street  
 Carson City, Nevada 89701-4299  
 (775) 684 5708  
 Website: www.nvsos.gov

**Articles of Organization**  
**Limited-Liability Company**  
 (PURSUANT TO NRS CHAPTER 86)

|  |   |
|--|---|
| Filed in the office of<br><br>Ross Miller<br>Secretary of State<br>State of Nevada | Document Number<br><b>20080756772-24</b>          |
|  | Filing Date and Time<br><b>11/18/2008 7:29 AM</b> |
|  | Entity Number<br><b>E0718912008-8</b>             |

USE BLACK INK ONLY - DO NOT HIGHLIGHT ABOVE SPACE IS FOR OFFICE USE ONLY

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>1. Name of Limited-Liability Company:</b><br><small>(must contain approved limited-liability company wording; see instructions)</small> | BLACKBURNSTEELE, LLC   | <small>Check box if a Series Limited-Liability Company</small><br><input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>2. Registered Agent for Service of Process:</b><br><small>(check only one box)</small>  | <input checked="" type="checkbox"/> Commercial Registered Agent: The Corporation Trust Company of Nevada<br><small>Name</small>  | <input type="checkbox"/> Noncommercial Registered Agent <small>OR</small> <input type="checkbox"/> Office or Position with Entity<br><small>(name and address below)</small> |
| <b>3. Dissolution Date:</b><br><small>(optional)</small>   | Latest date upon which the company is to dissolve (if existence is not perpetual):   |  |
| <b>4. Management:</b><br><small>(required)</small>   | Company shall be managed by: <input type="checkbox"/> Manager(s) <small>OR</small> <input checked="" type="checkbox"/> Member(s)<br><small>(check only one box)</small>  |  |
| <b>5. Name and Address of each Manager or Managing Member:</b><br><small>(attach additional page if more than 3)</small>                   | 1) Mark C. Crawford Trust<br><small>Name</small><br>400 Southbrook <small>Dayton OH 45459</small><br><small>Street Address City State Zip Code</small><br>2) <small>Name</small><br><small>Street Address City State Zip Code</small><br>3) <small>Name</small><br><small>Street Address City State Zip Code</small>                 |  |
| <b>6. Name, Address and Signature of Organizer:</b><br><small>(attach additional page if more than 1 organizer)</small>                    | Mark Crawford <small>Organizer Name</small><br>2903 Melmar Park Street <small>Commerce TX 75428</small><br><small>Address City State Zip Code</small>  |  |
| <b>7. Certificate of Acceptance of Appointment of Registered Agent:</b>  | I hereby accept appointment as Registered Agent for the above named Entity.<br><input checked="" type="checkbox"/><br>M.T. FITZPATRICK <small>ASSISTANT SECRETARY</small><br><small>Authorized Signature of Registered Agent or On Behalf of Registered Agent Entity</small> <span style="float: right;">Date <b>11/18/08</b></span> |  |

# SECRETARY OF STATE



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*

This public document

2. has been signed by NAOMI MELNER

3. acting in the capacity of CERTIFICATION CLERK

4. bears the seal/stamp of STATE OF NEVADA

CERTIFIED

5. at *Carson City, Nevada, U.S.A.*


6. the SIXTEENTH DAY OF SEPTEMBER, 2010

7. by **ROSS MILLER**, *Secretary of State, State of Nevada, U.S.A.*

8. 2011/029/NM

10. Signature:

9. Seal/Stamp:



By

ROSS MILLER  
Secretary of State

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Joann Larson".

Joann Larson



# BlackburnSteele

A Nevada Limited Liability Company


## Resolution

It is hereby resolved that BlackburnSteele, LLC shall invest in the establishment of DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO« D.O.O. Podgorica, taking a 25% stake for a proportional investment of initial capital. Mark C. Crawford, [redacted] citizen, [redacted] is authorized to sign all need documents and perform all necessary related transaction in this regard.

Additionally, Mark C. Crawford, [redacted] is named as the representative of BlackburnSteele, LLC for all other matter of shareholder representation without limitation.

Ovime se odlučio da BlackburnSteele, LLC će ulagati u uspostavi društvo za reviziju BDO «DOO Podgorica, uzimanje 25% udjela za proporcionalno ulaganje početnog kapitala. Mark C. Crawford, [redacted] [redacted] je ovlašten da potpiše sve potrebe dokumente i obaviti sve potrebne transakcije u vezi s tim.

Osim toga, Mark C. Crawford, [redacted] je imenovan kao predstavnik BlackburnSteele, LLC za sve ostale stvar dioničara djelatnosti bez ograničenja.



Mark C. Crawford

BlackburnSteele, LLC

20-FEB-2011

Date

# SECRETARY OF STATE



## CERTIFICATE OF EXISTENCE WITH STATUS IN GOOD STANDING

I, ROSS MILLER, the duly elected and qualified Nevada Secretary of State, do hereby certify that I am, by the laws of said State, the custodian of the records relating to filings by corporations, non-profit corporations, corporation soles, limited-liability companies, limited partnerships, limited-liability partnerships and business trusts pursuant to Title 7 of the Nevada Revised Statutes which are either presently in a status of good standing or were in good standing for a time period subsequent of 1976 and am the proper officer to execute this certificate.

I further certify that the records of the Nevada Secretary of State, at the date of this certificate, evidence, **BLACKBURNSTEELE, LLC**, as a limited liability company duly organized under the laws of Nevada and existing under and by virtue of the laws of the State of Nevada since November 18, 2008, and is in good standing in this state.



IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the Great Seal of State, at my office on September 16, 2010.

ROSS MILLER  
Secretary of State

Certified By: Joann Larson  
Certificate Number: C20100916-1719  
You may verify this certificate  
online at <http://www.nvsos.gov/>

# SECRETARY OF STATE



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: *United States of America*

This public document

2. has been signed by NAOMI MELNER

3. acting in the capacity of CERTIFICATION CLERK

4. bears the seal/stamp of STATE OF NEVADA

CERTIFIED

5. at *Carson City, Nevada, U.S.A.*

6. the SIXTEENTH DAY OF SEPTEMBER, 2010

7. by **ROSS MILLER**, *Secretary of State, State of Nevada, U.S.A.*

8. 2011/031/NM


10. Signature:

9. Seal/Stamp:



By

ROSS MILLER  
Secretary of State

  
Joann Larson

DRŽAVNI SEKRETAR



Pečat:

Glavni pečat države Nevade  
Sve za našu zemlju

**UVJERENJE O POSTOJANJU SA  
POTVRDOM O DOBROM STANJU/POSLOVANJU**

Ja, ROSS MILLER, redovnim putem izabrani i kvalifikovani Državni sekretar države Nevade, ovim potvrđujem da sam, po zakonima pomenute države, čuvar zapisa koji se odnose na podneske korporacija, neprofitnih organizacija, preduzetnika, društava sa ograničenom odgovornošću, partnerstava sa ograničenom odgovornošću, kao i poslovnih trustova koji trenutno imaju status dobrog stanja/poslovanja ili su dobro poslovali u razdoblju od 1976. ovlašteni sam državni službenik za izdavanje ovakvih potvrda, a u skladu sa Zakonom 7(Title 7) revidiranih zakona države Nevade,.

Dalje potvrđujem da su zapisi Državnog sekretara Nevade, u vrijeme izdavanja ovog uvjerenja dokaz da, **BLACKBURNSTEELE, LLC**, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, pravno regularno organizovano po zakonima Nevade i postoji po principima zakona države Nevade od 18. novembra, 2008. godine te da je u dobrom stanju u našoj državi.



Ovjereno od strane: Joann Larson  
Broj uvjernja: C20100916-1719

KAO POTVRDU NAVEDENOG,  
stavljam svoj potpis i ovjeravam Velikim  
pečatom države u svojoj kancelariji dana  
16. septembra 2010. godine.  
Svojeručni potpis:  
ROSS MILLER  
Državni sekretar

Ovo uvjernje možete provjeriti na  
stalnom sajtu <http://www.nvsos.gov/>

Ja, Marina Novaković, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena od strane Ministarstva pravde Rješenjem br. 03-2116/10 od 27. maja 2010. izjavljujem da je ovaj prijevod vijeran originalnom tekstu na engleskom jeziku. Podgorica, 22 – 02 – 2011.



*Marina Novaković*

DRŽAVNI SEKRETAR



Pečat:

Glavni pečat države Nevade  
Sve za našu zemlju

APOSTIL

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: *Sjedinjene Američke Države*  
Ovaj javni dokument
2. je potpisan od strane NAOMI MALNER
3. koja obavlja poslove Službenika za izdavanje uvjerenja
4. čuva pečat/štambilj DRŽAVE NEVADE  
ODOBREN
5. *u Carson City; Nevada, SAD*
6. ŠESNAESTOG DANA SEPTEMBRA 2010. GODINE.
7. *od strane Ross Miller, Državnog sekretara države Nevade, SAD*
8. 2011/033/NM
9. Mjesto pečata:

10. Potpis:



Pečat:

Glavni pečat države Nevade  
Sve za našu zemlju

Od strane:

Državnog Sekretara  
Svojeručni potpis čitak:

Svojeručni potpis čitak:  
Joann Larson

Ja, Marina Novakovic, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena od strane Ministarstva pravde Rješenjem br. 03-2116/10 od 27. maja 2010. izjavljujem da je ovaj prijevod vijeran originalnom tekstu na engleskom jeziku. Podgorica, 22. 02 - 2011.



**Ross Miller**  
Državni sekretar

**DRŽAVA NEVADA**

**SCOTT W. ANDERSON**  
Zamjenik sekretara  
Za Privredni registar

Kancelarija državnog sekretara

Ovjerena kopija

Posao broj: C20100916-1719  
Broj: 00002863835-95  
Ekspresno:  
Do datuma:

Dolje potpisani službenik ovim potvrđuje da su priložene kopije istinite i vjerne kopije cjelokupnih traženih papira i shodno tome dokumentacije koja se odnosi na njih, a koje popunjava Sekretar državne kancelarije, Sektor za Privredni registar koji je naveden na priloženom izvještaju.

| Broj/evi dokumenta(ata) | Opis   | Broj stranica        |
|-------------------------|--------|----------------------|
| 200080756772-24         | Statut | 1 Stranica/ 1 kopija |

Pečat:

GLAVNI PEČAT DRŽAVE NEVADA  
SVE ZA NAŠU DRŽAVU

Potpis čitak:  
Sa poštovanjem,  
Ross Miller  
Državni sekretar

Ovjeren od strane: Joan Larson  
Broj seertifikata: C20100916-1719  
Možete provjeriti ovaj sertifikat  
na stalnom sajtu <http://www.nvos.gov>

**Odjeljenje za Privredni registar**  
202 N. Carson Street  
Carson City, NV 89701-4069  
Broj tel: 775 684 5708  
Broj faksa: 775 684 7138

Ja, Marina Novakovic, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena od strane Ministarstva pravde Rjesenjem br. 03-2116/10 od 27. maja 2010. izjavljujem da je ovaj prijevod vjieran originalnom tekstu na engleskom jeziku. Podgorica, 21-02-2011.



*Marina Novaković*



**ROSS MILLER**  
 Secretary of State  
 204 North Carson Street, Suite 4  
 Carson City, Nevada 89701-4520  
 (775) 684-5708  
 Website: www.nvsos.gov

Pečat:

|   |  |
|---|--|
| Popunjeno u kancelariji<br>Svojeručni potpis čitak: | Broj dokumenta:<br>20080766772-24                |
| Ross Miller<br>Državni Sekretar Države<br>Nevade    | Datum i vrijeme izdavanja:<br>18.11.2008. u 7:29 |
|   | Broj pravnih lica:<br>E0718912008-8              |

**Statut**  
**Društvo sa ograničenom odgovornošću**  
 (shodno važećim zakonima države Nevade paragraf 86)


Koristiti samo crnu tintu-ne podvlačiti tekst

|   |   |   |                                     |
|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. Naziv društva sa ograničenom odgovornošću (mora sadržavati skraćenicu LLC.D.O.O.-vidite instrukcije)                           | BLACKBURNSTEELE, LLC  | Kvadratić za potvrđivanje da li se radi o tipu kompanije LLC-D.O.O. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Ovlašteni predstavnik za registriranje za usluge u procesu registracije: (provjeriti samo jedan kvadratić)                     | <input checked="" type="checkbox"/> Predstavnik za registraciju pravnih lica: <b>The Corporation Trust Company / Korporacija za povjereništvo države Nevade</b><br><input type="checkbox"/> Predstavnik/Agent za registraciju lica koja nisu pravni entiteti (ime i adresa u daljem tekstu) <b>ILI</b> <input type="checkbox"/> Kancelarija ili pozicija lica (naziv i adresa dolje)<br>Ime predstavnika za registraciju lica koja nisu pravni entiteti (ILI Naziv Kancelarije ili druge pozicije entiteta):<br>Ulica: _____ Grad: _____ Nevada _____ Zip Code _____<br>Adresa (ukoliko se razlikuje od Ulice): _____ Grad: _____ Nevada _____ Zip Code _____ |   |                                     |
| 3. Datum do kojeg važi registracija:  | Najkasniji datum do kojeg se firma gasi (ukoliko se njeno postojenje ne obnavlja): _____  |   |                                     |
| 4. Upravljanje: (zahtijeva se)  | Firmom će rukovoditi: <input type="checkbox"/> Rukovodilac(i) <b>ILI</b> <input checked="" type="checkbox"/> Član(ovi)  |   |                                     |
| 5. Ime i adresa svakog rukovodioca ili rukovodećeg člana: (priložiti dodatnu stranu ukoliko postoji više od tri rukovodeća člana) | 1) <b>Mark C. Crawford Trust</b><br>Ime: _____<br>Ulica: <b>400 Southbrook</b> Dayton OH 45459<br>Grad: _____ Država: _____ Zip Code _____<br>2) _____<br>Ime: _____<br>Ulica: _____ Grad: _____ Država: _____ Zip Code _____<br>3) _____<br>Ime: _____<br>Ulica: _____ Grad: _____ Država: _____ Zip Code _____  |   |                                     |
| 6. Ime, adresa i potpis Organizatora-ovlaštenog lica: (priložiti dodatnu stranu ukoliko ih je više od jednog lica)                | <b>Mark Crawford</b> <input checked="" type="checkbox"/><br>Svojeručni potpis čitak:<br>Ulica: <b>2903 Melmar Park Street</b> Commerce TX 75428<br>Grad: _____ Država: _____ Zip Code _____   |   |                                     |
| 7. Potvrda o pristanku imenovanja predstavnika-Agenta za registriranje  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ovim prihvatom imenovanje za Agenta za registriranje gore pomenutog lica.</b><br><b>M.T. FITZPATRICK</b><br>POMOĆNIK SEKRETARA<br>Ovlašteni potpis Agenta za registraciju u ime Agenta za registraciju lica Svojeručni potpis čitak Datum<br>18.11.2008.   |   |                                     |

Izdavanje ovog dokumenta podliježe zakonu o taksema.

Sekretariat države Nevade po važećim zakonima države Nevade paragraf 86 LLC Članovi Revidirani 07.01.2008.

Ja, Marina Novaković, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena od strane Ministarstva pravde Rješenjem broj 1321/10-11-01-01-10, datog 10. maja 2010. izjavljujem da je ovaj prijevod vjeran originalnom tekstu na engleskom jeziku. Podgorica, 22 - 12 - 2010.



*Marina Novaković*

DRŽAVNI SEKRETAR



Pečat:

Glavni pečat države Nevade  
Sve za našu zemlju

**APOSTIL**

*(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)*

1. Zemlja: *Sjedinjene Američke Države*  
Ovaj javni dokument
2. je potpisan od strane NAOMI MALNER
3. koja obavlja poslove Službenika za izdavanje uvjerenja
4. čuva pečat/štambilj DRŽAVE NEVADE  
ODOBREN
5. *u Carson City; Nevada, SAD*
6. ŠESNAESTOG DANA SEPTEMBRA 2010. GODINE.
7. *od strane Ross Miller, Državnog sekretara države Nevade, SAD*
8. 2011/033/NM
9. Mjesto pečata:

10. Potpis:




Pečat:  
Glavni pečat države Nevade  
Sve za našu zemlju

Od strane:  
Državnog Sekretara  
Svojeručni potpis čitak:

Svojeručni potpis čitak:  
Joann Larson

Ja, Marina Novakovic, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena od strane Ministarstva pravde Rješenjem br. 03-2116/10 od 27. rujna 2010. izjavljujem da je ovaj prijevod vjieran originalnom tekstu na engleskom jeziku. Podgorica, 22 - 02 - 2011.



*Marina Novakovic*





ERSTE BANK AD PODGORICA  
FILIJALA PODGORICA 1000  
PLATNI PROMET

Broj 109594

Podgorica, 18. 03. 2011 god.

### Potvrda o uplati osnivačkog kapitala za pravna lica u procesu registracije

Potvrdom o uplati osnivačkog kapitala Erste bank potvrđuje da je :

Naziv Pravnog lica – osnivača „BDO - SRBIJA“  
Matični broj: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osnivača: \_\_\_\_\_  
Matični broj: \_\_\_\_\_  
Pasoš \_\_\_\_\_

Uplatio dana: 18. 03. 2011.


Za pravno lice u osnivanju: „BDO D.O.O.“

U korist žiro računa 540-6201-69 poziv na broj 14556

Iznos: 5.100,00 €  
(PETIHLJANDI STROVARA)  
(slovima)

Prenos sredstava će se izvršiti po otvaranju računa u Platnom prometu u zemlji, uz prethodnu saglasnost klijenta.

Datum: 18. 03. 2011  
Pečat i potpis banke:



**Potvrda o uplati osnivačkog kapitala za pravna lica u procesu registracije**

Potvrdom o uplati osnivačkog kapitala Erste bank potvrđuje da je :

Naziv Pravnog lica – osnivača „\_\_\_\_\_“  
Matični broj: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osnivača: MARK CRAWFORD  
Matični broj: \_\_\_\_\_  
Pas: \_\_\_\_\_

Uplatio dana: 04.03.2011.


Za pravno lice u osnivanju: „BDO D.O.O.“

U korist žiro računa 540-6201-69 poziv na broj 14556

Iznos: 2.500,00 €  
(dvijestisućestipešdeset eura)  
(slovima)

Prenos sredstava će se izvršiti po otvaranju računa u Platnom prometu u zemlji, uz prethodnu saglasnost klijenta.

Datum: 18.03.11.  
Pečat i potpis banke: \_\_\_\_\_



**Potvrda o uplati osnivačkog kapitala za pravna lica u procesu registracije**

Potvrdom o uplati osnivačkog kapitala Erste bank potvrđuje da je :

|                                       |
|---------------------------------------|
| Naziv Pravnog lica – osnivača „_____“ |
| Matični broj: _____                   |

|   |
|---|
| Ime i prezime osnivača: <u>BORIS KNEŽEVIĆ</u> |
| Matični broj: _____                           |
| Pasoš: _____                                  |


|                                  |
|----------------------------------|
| Uplatilo dana: <u>09.03.2011</u> |
|----------------------------------|

|  |
|--|
| Za pravno lice u osnivanju: „ <u>BDC Podgorica</u> “ |
|--|

|  |
|--|
| U korist žiro računa 540-6201-69 poziv na broj 14556 |
|--|

|                                       |
|---------------------------------------|
| Iznos: <u>2400,00</u>                 |
| <u>dvemiljade četiri stotine eura</u> |
| (slovima)                             |

Prenos sredstava će se izvršiti po otvaranju računa u Platnom prometu u zemlji, uz prethodnu saglasnost klijenta.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Datum: <u>09.03.2011</u> | Pečat i potpis banke:<br><br><u>R. Boris</u> |
|--------------------------|--|